




CRNA GORA  
PREDSJEDNIK

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O**  
**OPŠTOJ BEZBJEDNOSTI PROIZVODA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini, dana 14. februara 2018. godine.

Broj: 01-215/2  
Podgorica, 20.02.2018. godine

 **Filip Vučanović**  


Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini, dana 14. februara 2018. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OPŠTOJ BEZBJEDNOSTI PROIZVODA**

### **Član 1**

U Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda („Službeni list Crne Gore“, broj 45/14), u članu 1 riječi: „i druge krajnje korisnike“ brišu se.

### **Član 2**

U članu 2 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „potrošača i drugih krajnjih korisnika“ zamjenjuju se riječju „ljudi“.

U tački 3 riječi: „označavanje proizvoda“ zamjenjuju se riječima: „izgled, označavanje“.

U tački 4 riječi: „i drugih krajnjih korisnika“ brišu se.

Tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) izgled proizvoda, a naročito neprehrambenog proizvoda, koji može potrošača da dovede u zabludu ako oblikom, mirisom, bojom, izgledom, pakovanjem, označavanjem, obimom, veličinom ili drugim karakteristikama podsjeća na prehrambeni proizvod i zbog toga može biti upotrijebljen od strane potrošača, a naročito djece, na način koji može da predstavlja rizik po njihovo zdravlje i život (npr. gušenje, trovanje ili stomadni problemi zbog stavljanja u usta, sisanja ili njihovog gutanja).“

### **Član 3**

U članu 3 stav 4 riječi: „pisanim putem“ zamjenjuju se riječima: „na jasan način“.

### **Član 4**

Član 4 mijenja se i glasi:

#### **„Odgovornost proizvođača**

(1) Ograničenje stavljanja i isporuke proizvoda na tržište, povlačenje ili opoziv proizvoda, ne isključuje krivičnu odgovornost proizvođača odnosno distributera u skladu sa zakonom.

(2) Izvršavanje obaveza utvrđenih ovim zakonom ne isključuje odgovornost proizvođača za štetu nastalu od neispravnog proizvoda, u skladu sa propisima kojima je odgovornost za štetu utvrđena.“

### **Član 5**

U članu 5 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) **proizvod** je svaki proizvod (nov, korišćen, popravljen ili prepravljeno), namijenjen potrošačima, odnosno koji pod razumno predvidljivim uslovima, potrošač može upotrijebiti iako mu nije namijenjen, a koji je isporučen ili dostupan potrošaču u okviru vršenja poslovne ili druge komercijalne djelatnosti, uključujući i proizvod u okviru pružanja usluga sa ili bez naknade.“

Tačka 5 briše se.

U tački 6 riječi: „i drugog krajnjeg korisnika“ brišu se.

Tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) **povlačenje proizvoda** je mjera koja se preuzima radi sprječavanja distribucije, izlaganja i ponude proizvoda koji predstavlja opasnost za potrošača;“.

U tački 10 riječi: „ , odnosno drugom krajnjem korisniku“ brišu se.

Dosadašnje tač. 6 do 12 postaju tač. 5 do 11.

#### Član 6

Član 6 mijenja se i glasi:

„Proizvođač je dužan da stavlja na tržište isključivo bezbjedne proizvode.“

#### Član 7

U članu 7 stav 2 riječi: „i čija lista je objavljena u „Službenom listu Crne Gore“, zamjenjuju se riječima: „ sa liste standarda objavljene u „Službenom listu Evropske unije“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Listu MEST standarda kojima se preuzimaju standardi sa liste iz stava 2 ovog člana, utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove standardizacije (u daljem tekstu: Ministarstvo) i objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“.“

#### Član 8

U članu 8 stav 1 tačka 6 riječi: „i drugih krajnjih korisnika“ brišu se.

#### Član 9

U članu 10 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Proizvođač je dužan da, u okviru obavljanja djelatnosti, potrošačima pruža potrebne informacije i upozorenja neophodna za procjenu rizika i preuzimanje odgovarajućih mjera zaštite pri upotrebi proizvoda, ako ti rizici nijesu očigledni bez informacija i upozorenja, za sve vrijeme predviđenog ili uobičajenog vijeka upotrebe proizvoda“.

U stavu 2 tačka 2 riječi: „ i druge krajnje korisnike“ brišu se.

Stav 6 mijenja se i glasi:

„(6) Pružanje informacija i upozorenja iz stava 1 ovog člana, ne isključuje druge obaveze utvrđene ovim zakonom proizvođača i distributera, koji su uključeni u lanac isporuke.“

#### Član 10

U članu 11 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Distributer je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika radi očuvanja usaglašenosti proizvoda sa zahtjevima bezbjednosti proizvoda utvrđenim posebnim zakonom.“

U stavu 3 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) prosljeđivanjem informacija o rizicima u lancu isporuke, potrošačima i organu nadzora na tržištu“.

Tačka 3 briše se.

#### Član 11

U nazivu člana 12 riječi: „Zajedničke obaveze“ zamjenjuju se riječju „Obaveze“.

U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Proizvođači i distributeri dužni su da, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste organe nadzora na tržištu, ako znaju ili bi na osnovu raspoloživih informacija i profesionalnog iskustva trebali da znaju da određeni proizvodi koji su isporučeni na tržište, a nijesu u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti, predstavljaju nedozvoljeni rizik za potrošača.“

U stavu 2 tačka 1 riječi: „i njegovog porijekla“ brišu se, a poslije zagrada dodaju se riječi: „radi pronalazaženja tog proizvoda“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Proizvođač i distributer dužni su da, u okviru djelatnosti, na zahtjev organa nadzora na tržištu, ostvaruju međusobnu saradnju u vezi sa aktivnostima koje preduzimaju, radi izbjegavanja rizika koji predstavljaju proizvodi koji se isporučuju ili su isporučeni na tržište.“

### Član 12

U članu 13 stav 2 riječi: „sa proizvođačima, odnosno distributerima iz stava 1 ovog člana“, zamjenjuju se riječima: „iz člana 12 stav 4 ovog zakona.“

### Član 13

U članu 14 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„(1) Informacije o rizicima koje proizvodi mogu imati po zdravlje i bezbjednost potrošača, kojima raspolažu nadležni organi nadzora na tržištu i podaci o identifikaciji proizvoda, vrsti rizika i preduzetim mjerama moraju biti dostupni javnosti u skladu sa načelom transparentnosti.

(2) Organi nadzora na tržištu dužni su da obezbijede da njihovi zaposleni i ovlašćena lica ne otkrivaju informacije do kojih su došli u radu, a koje predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Zaposleni ne smiju da otkrivaju informacije do kojih su došli u obavljanju svojih poslova, a koji predstavljaju poslovnu tajnu u skladu sa posebnim zakonom.“

U stavu 3 riječi: „i drugih krajnjih korisnika“ brišu se.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Odredba stava 2 ovog člana, ne odnosi se na razmjenu informacija između nadležnih organa Crne Gore i država članica Evropske unije, i nadležnih organa Crne Gore i Evropske Komisije“.

U stavu 6 riječi: „iz st. 4 i 5“ zamjenjuju se riječima: „iz st. 5 i 6“.

Dosadašnji st. 3 do 6 postaju st. 4 do 7.

### Član 14

Član 16 mijenja se i glasi:

„(1) Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija dužan je da putem sistema RAPEX, obavještava Evropsku komisiju o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu Crne Gore i predstavljaju rizik koji nije dozvoljen u skladu sa ovim zakonom.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana šalje se Evropskoj komisiji ako se procijeni da posljedice rizika koje predstavlja opasan proizvod ispušten na tržište, mogu imati uticaj i van Crne Gore.

(3) Ako nakon obavještanja iz stava 1 ovog člana, organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija, utvrdi da se radi o ozbiljnom riziku, obavještava Evropsku Komisiju i o preduzetim mjerama organa nadzora na tržištu sa opisom razloga za njihovo preduzimanje, kao i o promjeni ili ukidanju tih mjera.

(4) Ako nakon obavještanja u skladu sa stavom 1 ovog člana, organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija, utvrdi da se radi o ozbiljnom riziku obavještava Evropsku Komisiju o mjerama koje privredni subjekti preduzimaju dobrovoljno.

(5) Ako organ iz stava 1 ovog člana, smatra da posljedice rizika koji predstavlja opasan proizvod isporučen na tržište Crne Gore ne postoje ili ne mogu imati posljedice van Crne Gore, obavijestiće Evropsku komisiju o preduzetim mjerama od interesa za druge države članice Evropske unije, naročito ako su preduzete radi sprječavanja, otklanjanja ili smanjenja novog rizika koji nije bio prijavljen Evropskoj komisiji.

(6) U obavještenju iz stava 1 ovog člana navode se svi raspoloživi podaci, a naročito podaci potrebni za identifikaciju proizvoda, porijeklo i lanac isporuke proizvoda, utvrđeni rizik, prirodu i trajanje preduzete prinudne mjere, kao i mjere koje su dobrovoljno preduzeli proizvođač, odnosno distributer.

(7) Odredbe st. 1 do 6 ovog člana ne isključuju obavezu razmjene informacija u skladu sa posebnim propisima."

#### Član 15

Član 17 mijenja se i glasi:

„Organ nadležan za objedinjavanje i razmjenu informacija iz čl. 14 i 15 ovog zakona, način rada sistema i obrasci za obavještanje o opasnim proizvodima koji su nađeni na tržištu, utvrđuju se propisom koji donosi Vlada."

#### Član 16

U članu 19 stav 1 tačka 1 riječi: „ , odnosno isporučiti" brišu se.

U tački 2 riječi: „i drugim krajnjim korisnicima" brišu se, a poslije riječi: „rizika" dodaju se riječi: „pri upotrebi proizvoda za sve vrijeme predviđenog ili uobičajenog vijeka upotrebe proizvoda."

U tački 6 poslije riječi „rizik", dodaju se riječi: „za potrošača".

U stavu 3 riječi: „kaznom od 5.000 eura do 12.000 eura, zamjenjuju se riječima: „kaznom od 3.000 eura do 6.000 eura".

#### Član 17

U članu 20 stav 1 tač. 1, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„1) ne prosljedi informacije o rizicima u lancu isporuke potrošačima i organu nadzora na tržištu (član 11 stav 3 tačka 1);

3) bez odlaganja u pisanoj formi ne obavijesti organe nadzora na tržištu, da određeni proizvodi koji su isporučeni na tržište, a nijesu u skladu sa opštim zahtjevom bezbjednosti, predstavljaju ozbiljan rizik za potrošača (član 12 stav 1);

4) ne ostvaruje međusobnu saradnju sa organima nadzora na tržištu u vezi sa aktivnostima koje preduzimaju, radi izbjegavanja rizika koji predstavljaju proizvodi koji se isporučuju ili su isporučeni na tržište (član 12 stav 4)."

**Član 18**

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

**„Rok za donošenje podzakonskih akata**

**Član 21a**

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

**Član 19**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 28-1/17-3/4

EPA 347 XXVI

Podgorica, 14. februar 2018. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

